

الإسلام - نبذة موجزة عن الإسلام
(مجردة من الأدلة) (الجمعية)

Me de Onyame diin ɛna me de ɛhyɛaseɛ
ahunumobrɔ hene ɔdɛɛfoɔ Hene

AL-ISLAAM/Kramo som

**ɛnkyirekyire tiawa bi ɛfa Islaam hɔ sɛdɛɛ
ɛbaa wɔ quraan krɔnkɔɔ mo ɛne ɔkomhyani
Sunnah mo so.**

wa yi eye nyoma gyinaso enno ho¹

krato a ɛhia ɛfa islam Kramo som nimdiyee e
kyere na fapen na ɛnkyerekyere ne na papa ye efifi
Quran ne Kɔmwhene ɛnkyerekyere(Sunnah),na
waye kasa soma yi eye ade eko ma kramo fow ne
wamu a wo me ɛnye ɛnkramo fow ewu hɔme kasa
nu mu ewu bea biara ne mmere biara

1 - Islaam eye Onyame kasa soma kasa ɛkɔ nipa
nyinara nkyɛn, na ɛno neye Onyame krɔ soma kasa
a antimtim na eye Onyame soma kasa a ɛtwatoɔ
ɛma adasamae Awurade kasa nyina ara:

2- ɛna Islaam ɛnye Nipa bi ɛsom nkoaɔ anaa sɛ
ɛdum bi nko,na ɛmom eye Onyame ɛsom ɛma nipa
nyinara:

3- Islaam eye Onyame kasa soma deɛ aba a yahye
no ma, ɛma akomhyafɔɔ somaye ɛne adekaefɔɔ
asomafɔɔ ɛkɔ wɔ ɛdom so Onyame asomdwie nka
ɔmo.

¹ na nyoma weyi bi eo ho a e gyinaso ewu mu firi Quran ne Sunnah enti ko
hwe ha <https://islamhouse.com/ar/books/2830071>.

4- εγε ακομhyaφοα Onyame asomdwie nka wɔnnom ɔmo esom εγε baako ena ɔmo mmera so εbɔabra:

5- Islaam εfre - Sedee ακομhyaφοα nyinara εfre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomdwie nka ɔmo- εwo gyedie mo εfa se nokore Awurade Nyame ɔno nyeε Allaah ɔbɔadeε ahɔyanii agyapadie Nkwanii ɔwuonii ahenfo mo hene ɔno nyeε dee ɔdanidani dwumadie ɔno nyeε timanii ɔdeεfoonii.

6- Onyame Allaah ɔkrɔnkɔonii ɔkesie ɔno nyeε ɔbɔadeε ɔno nyeε dee ɔfata εfa ɔsom nkoa na yensom obi nka neho koraa nakyi.

7- Onyame Allaah ɔno nyeε ɔbɔadeε εfa biribiara dee wo wiam efiri dee yehunu ene adeε biara a dee ye abɔdee efiri adeε a wabo ena Onyame Allaah wabo ɔsoro nsu ene asaase εwo εda nsia mo.

8- ena Onyame Allaah ahɔtienii ɔkesie ɔnne npataho wo netumi mo ene adebo mo anaase nedani dani mo anaase nesom ho.

9- ena Onyame ɔkrɔnkɔonii ɔnne ba ena yenwu nɔ ena enye adeε ye de nɔ etutu obi anaase ensesobi.

10- ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔonii ɔkesie ɔnfata biribiara koraa ena enye adeε a ɔye honam mo koraa efiri nabɔdee mo:

11- Onyame Allaah ɔkrɔnkɔonii ɔkesie ɔno nyeε timanee ɔdeεfoonii εma nenkoa enam senti ena ɔsoma asomafoa ena ɔsanii nwoma.

12- Onyame Allaah ɔno neye Awurade ɔɔɛfoɔ hene ɔno neye baako pe deɛ ɔɛɛɔ nenkoa akwɔntabuo atamoadɔ ɛwɔ emmere a yɛɛyani obiara afiri adakamina mo na ɔma obiara akɛtua ɛfa deɛ wadi ɛfiri adɛpa mo anaase bonee mosoɔ mo, na deɛ ɔɛ di dwumadi pa na ɔye ɔgyedienii na ɔho adom a atimtim ɛna deɛ waye kaafiriya ɛna wadi dwumadie bone ɛne ɔho asodwie kɛsie ɛwɔ awieye da atamoadɔ.

13- Onyame krɔnkko kɛsie ɛna bɔɔ Adam ɛfiri nɛtɛɛ mo ɛna ɔyɛɛ nasefoɔ dodoo ɛntoatoaso ɔno akyi, Na nipa nom nyinara ɛwɔ wɔnnom ase ye kro ɛna yɛnni nipa bi a ɔdimɔ ɛsini nipa bi anaase ɛdom bi ɛwɔ ɛdom bi so agye ɛfa deɛ ɔsro Nyame.

14- ɛna nipa biara yawo no nemmere nom.

15- ɛna ɛnye adeɛ a ɔbi ɛfiri nipa mo na yawo no bonee mo anaase adidie ɛfa bone ho akyi:

16- ɛna butae a ɛfiri nipa nbɔye mo eye: Onyame ɛsom kro pe:

17- Al-Islam ahyɛ nipa animuoyam akronɔ - mberima ɛne mmaa- ɛna ɔde ɔbiara adesoadie kyɛfa atwireno wɔ ɛnyiyemo nyinara ɛne nedwumadie mo ɛne nedanidani mo ɛna wasoa no adesoadeɛ ɛkyire dwumadie ɛha kiraa anaase ɛhao wɔ aforo so.

18- Al-Islaam aye berima ɛne ɔbaa adase ɔfiri wɔ dwumadie mo ɛne adesoadeɛ mo ɛne akɛtua ɛne nhyira.

19- Islaam ahye obaa animuoyam ena wama obaa ewo oberima dwumadie debre saa na oye nua so senti yabo obaa atinasie efa se berima ebebono akwohomabo nase woho tumi woho senti efata akwohomabo eba ewo nagma ne nemaame wo neba so ewobase wayine ewohotumi ena ekunu ewo neyire so.

20- ena ewuo enye adee a esa koraa deebi da na emom eye ensesaye efiri edae fofro mo ekwo edae aketua mo ena ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaepaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani no atamooda ena enye adee a nkwa ebekwo beebiara so biom ewo ewuo akyi so biom ewo honam mo ena nkwo honam fofro mo so bi.

21- Al - Islaam efre eko gyedie so efa gyedie kesie afapim eno neye gyedie efa Onyame Allaah ho ene asoroboafon ene gyedie efa Onyame nwoma ebi ne attawora ene ingyeela ene zabuura - ansaana nsesaye ebaa mo- ene quraan ene gyedie efa akomhyafon ene asomafon nyinara Onyame asomdwie nka wonnom ena wobeya gyedie mo awieyenii on neye Mohammed Onyame somafon akomhyafon awieye ene asomafon ena gyedie efa awieye eda'atamooda' ena yenhunu se wiase asetina mo nase eno neye awieye; sanko wiase asetina mo ye saakwa ewo ho ena gyedie efa hyebre ene enhyehyeye.

22 - ɛna akomhyafoɔ yɛ ahɔbaefoɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ ɛwɔ adeɛ a ɔmɔ ebɔhɔ daworu ɛfa Onyame kasa ɛna ɔmɔ yɛ ahɔbaebofoɔ ɛfiri adeɛ biara deɛ ene adwene ebɔbra anaase ɛbɛpɔ abɔdeɛ adwene mo pɛfɛɛ ɛna akomhyafoɔ wɔnnom na yɛ de atwire ɔmɔ ɛfa daworubo Onyame ahyɛdeɛ ɛfa nenkoa ene akomhyafoɔ ɔmɔ nne twee ɛfiri ɔɔadeɛ anaase ɔkrɔpɛ dwumadie mo; Na ɛmom ɔmɔ yɛ nipa nom ɛtise nipa nyinara na Onyame naye ɔmɔ yekyirɛ ayedeɛ ɛfa nesoma.

23- ɛna Islaam ɛfrɛ ɛkwɔ Onyame ɛsom krɔpɛ hɔ ɛfa ɛsom kɛsie afapim ɛno nɛyɛ:Nyamefrɛ"Salat" deɛ yɛ engyinaho ene ɛnbumo ene momabɔ ene Onyame nkaekaye ene nekrɔn kɛsie ene npaɛbo, ɛna nipa ɛfrɛ salat mprɛ num ɛda biara,ɛna yɛba nesantee mo hianee ene sikanee ene ohene ene debɛneee ene opɛneee wɔ salat santee baakoɛ mo,ɛna zaka yɛ ɛntutusɔɔdu yɛ ɛyɛ sika mo yɛ ɛfiri kakra mo - ɛwɔ ntintimye ɛmmere mo ene nepɛnpɛnsɔɔ mo deɛ Onyame ahyehye atuhɔ- ɛyɛ ɛnhye wɔ asikafoɔ sika mo na ɔmɔ de ɛbɛma ahiafoɔ ene deɛ ɔmɔ ɛkahɔ,yɛyeno mprɛ baako pɛ wɔ afim nom nyinara mo,ɛna siyaam akyirewia yɛ ɛno nɛyɛ: anu kuta wɔ aduane di mo wɔ ramadan bosomi awia mo, ɔtwɛ nehɔ apɛdeɛ ene abotirɛ yɛ,ɛna hajji kwɔ ɛno nɛyɛ:Onyame fie kwɔ dadwene wɔ makka animuoyam fie mo baako pɛ kwɔ wɔ wonfie mo nyinara ɛwɔ mmere a woho hɔ tumi,ɛna saa hajji yi

eye pɛpɛɛpɛ ɛma ɔbiara wɔ ɛho twɛ ɛfa nabodeɛ
ɔkrɔnkɔ,nipa ahodoɔ ene eso soronkwo nyinara.

24- ɛna deɛ a ɛsu ɛdemo ɛma Nyamesom ye
soronkwo wɔ Islaam mo bi neye sɛdeɛ ɛsom no tee
ene ne mmere ene ne mmɛra Onyame krɔnkɔ
ɔkɛsɛɛ ayɛno ɛmmɛra ɛna Ne somafoɔ Onyame
asomdwiɛ nka nɔ abɔ ho amanɛɛ ɛna ɛnye adeɛ a
nipa ɛde be akahɔ anaase yatibisu ɛkɔpim saa ɛnda
ye mo ɛna saa ɛsom akɛsie yi nyinara akomhyafɔɔ
nyinara afɛ akɔho Onyame asomdwi nka ɔmɔ.

somafo] a,ɛde Islam baɛɛ no ne Muhammad a,eye
Abdullah ba.N'ase firi Ismail a eye Abraham ba mu-
Nyame asomdwoɛɛ nka wɛn.Yɛwoo no wɛ Makka
afe 571,na emu nso na ɛbɛyɛɛ ɛsomafoɛ}tuu
amantuo kɛɛ Madina.W'ansom ne nkɔrɛmfɔ]
abosom no bi da.Na emom na]de ne ho ka wɛn ho
ye nwumapa ak[seɛ ɛde mpontuo ne ahobanb]
ba.Ansa na ɛrebɛyɛ ɛsomafoɛ no,na ɛwɛ subanpa
kɛsɛɛ.{maa n'amanfo] no maa no edin
sɛ,Amin,]nokwafoɛ.Onyankop]n de nkɛmhyɛ
adwuma maa no abre a,na w'adi mfie
aduanan.Onyankopɛn de ns[nkyerɛne k[se[boaa
no wɛ saa nk]mhy[adwoma no.Saa ns[nkyer[nee
mu kɛsɛ[baako ne Kuran kronkron.{no ne
ns[nkyer[ne kɛsɛ[paa wɛ ak]mhy[foɛ nyinaa
nsɛnkyyer[nee mu.{no nso ne akɛmhy[fo] no
ns[nkyer[nee a,ɛwɛh] daa bɛpɛm ɛnnɛ.Onyankop]n
de ahyɛ [som ma.Na ne somafo] no nso ab] ho
dawuro ayɛ nkyyer[kyerɛ a[s] ani paa}wui[no na

w'adi mfie aduosia mmi[nsa.Yesiee no w] Madina ahenkuro mu.Muhammad (s)na]twa to] wε asomafoε ne akemhy[foε no nyinaa mu.Onyankop]n de tenenee ne nokore som somaa no se emeyi adasama mfiri sum mu,abosomsom ne boniaye ne fratamy[mu{nke nhyer[nee mu a,[no ne Onyame baakoy[ne gyidie mu.Onyankop]n di ne ho adanse[sε]no na wasoma no se εfrefro] a,εfre adasama ke Nyame nkyen wε Ne tumi mu

26-Na nkramosom mmara a Osomafo Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwato na eye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiasε yiedie wɔ na eye banbɔ a edekan ma Onipa som ne wɔn mogya ne wɔn sika ne wɔn adwen ne wɔn abusua, na apepa mmara a adenkan nyina ara tεε mmara bi nso apepa yɔnkɔɔ.

27-Onyame ahoteenii kokroko no ngye εsom biara gye nkramosom a Osomafo Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, na obibiara a obesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa som no.

28-Kuran,Animuonyam nwoma yi na Onyankop]n yi kyere[Anabi Muhammad (s).eye Onyankop]n abede[nyinaa wura no kasa.εhyεε nnipa ne mmoatia (jinni) nyinaa se w]nom mfa ne seso mra anaa emu tire no baako pε mra se webetumi a.Besi nne wenom ntumi nyεε.kuran ne nwoma a,eyi ns[misa a,εho hia pii a,εha nnipa

mpempem ano. Onyankopen nam Arabik kasa so abe Kuran ho ban besi nne. Saa kasa yi na eye Kuran kasa. Onyame sane baee. Atweredee aba korope mpo amfiri mu. Yatintim ato apete wiasa nyinaa. Nakenkan ye nse nkyer[nee, anaa n'asekyere we kasa fofor] mu. Saa ara nso na Anabi Muhammad (s) sunna (akwankyer[]) ne nkyer[kyer, ne ho abakesem nyinaa no y'abe ho ban. Amanfo] asua agye firi ebinom nkyen de ama afofore nso. Wenom a, nsem no nam wenso nyinaaa ye nokwafoe a, yegye wen die. Yatintim saa nsem yi we Arabk kasa mu, na [no nso ne kasa Anabi kae. Y'adane ne nsem yi ak] kasa horo] pii mu. Kuran ne Anabi Muhammad (s) sunna nyinaa firi faako a, [no mu na Islam mra ne ne nhyehye[firi. Islamsom nye ebaakofoe bi anaa ankorakora bi adwene ne nhyehyee. Yegye Islam mra ne ne nhyehyee firi Onyankopen adiyisem mu, aeno ne Kuran Kronkron no ne Ne somafo] no nsem.

29-Islamsom hy[onipa s[]b[y[papa ne ad]e[ama n'awofo] [mfa ho s[w]nom ny[muslimifo]. {na afei nso y[b[ma nkwaadaa afotupa.

30-Nkramosom rehye Nipa perepere yɔ wɔ kasa ne dwumadie mu mpo se Nipa no ye Otamfo koraa.

31-Islamsom hy[s[y[b[y[de[[fata na [y[papa ama ab]de[nyinaa. Afei [kyer[kyer[subanpa ne nwuma pa.

32-Nkramosom rehye Nipa suban pa tese nokware, ahwesodee ho banbo, nhyesoo, feree,

akukuduro, adɔye, obuo mmɔborohu nii mmua, ɔnnibie mmua ne Obi a kɔm de no mmua, na fa suban pa ne wɔn a ɛte bɛn wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmɔbo.

33-Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔ, Na ahyɛ akoma ne honam ne efie Ahonidie, Na ɛnam saa nti Nkramosom ama awareɛ ho kwan, na ɔyɛɛ no nhyɛ maa Asomafoɔ no Onyame asomdwoe nka wɔn, Na wɔn nso hyɛɛ apapafoɔ nyina sɛ wɔn nware.

34-Nkramosom abra akyiwadeɛ nyina ahyaseɛ te sɛ Onyame mmataho ne bonniaye ne abosomsom ne ntwantosɔ wɔ Onyame so wɔ bere a wo nnim, ne mmɔfra akumkum akumkum, ne kra a Onyame aye no akyiwade kum, ne Asase yi so aseesɛɛ, ne nkonyayie ne nsembɔne neɛ adɛɛdi ne neɛ asuma, ne adwaman ne Berema ne Berema anaa ɔbaa ne ɔbaa nokutahodie, na wayɛ nsiho akyiwade, aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na wayɛ prakonam akyiwade ne efi ne adebɔne ahorɔ a aka, na wayɛ Agyanka sika akyiwade ne ntesɔ wɔ nsɛnia mu, na wayɛ Abusuafoɔ ntetemu akyiwade. Na Asomafoɔ nyina ara abra saa akyiwadeɛ ahorɔ yi nyina ara.

35-Nkramosom rebra suban bɔne tesɛ Nkontompofɔ ne Asisie ne ɔhaw ne Hwɛmmɔdie ne Nnaadaa ne Anibere ne Tu obi tiri so agyina ne Krɔno ne Akasesɛm ne asesie, na Nkramosom rebra suban tantan.

36-Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa nee de ɔsee ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.

37-Islamsom bebe] nnipa adwene ho ban. [no nti [bra ade biara a,[de]s[e] beba adwene no so.Saa nne[ma yi mu bi ne;nsanom.Islamsom pegya adwene so we gyinabr[a,[koren so.{firi s[[no na yehwe de adesoa to obi so.Islam hwe se adwene no b[nya ne faahodie a,amamre ne amane[bi nkyeyere no.Saa nso na ehwe se abosoms[m bi nsi ho kwan.Nsumas[m anaa mra bi nni h] de ma atitiriwfoe bi a,ebinom dee wenni saa akwanya no.Islam mra ne ne nhyehyee nyinaa ne adwene ke.Na eye adee a,ede p[rep[rey] ne nyansa ba.

38-Na esom ahorɔ eye yera som no, wɔn edi akyire no ntee asɛ nhunu nsem a ene yɔnkoɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase wɔn som mmerima a wɔdi som akyi na wɔn hunu se esom da adwene so, na adwene nni hwee fa esom nteasee ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom se hann a esɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repe se Onipa gyae n'adwen na ɔnni wɔn akyi saa ara, Na Nkramosom repe se Onipa nkanya n'adwen sedee ebe ye a ɔbe hunu nokware a ewɔ biribiara mu ne sedee etee.

39-Nkramosom ama nimdipa gyinabere so na erehye Nipa se ɔmpɛ nimdie a akuma apɛdee nka ho, na Nkramosom refre se ye nhwe ye ho ne Wiasɛ

atwa ye ho, ne nimdipa aba a efi mu ba ma Wiase, ene Nkramosom nkyerɛkyerɛ mmɔ abera.

40-Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atɛmmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na wayɛ sutie ama ne nsem na wagye N'aKɔmhyefɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn atumu wɔ nokware mu, Na Nyame ngye ɔsom bi gye ɔsom a wahyehye ho mmera, esiden na Nipa yi Nyame bɔniaye na ɔsan pɛ Nyame akatua pa? Na Nyame ngye Nipa biara gyedie gye sɛ ɔgye Akɔmyefɔ Nyame asomdwoe nka wɔn nyina tum, na ɔgye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn Nhoma tumu.

41-0Nyankop]n adiyis[m nyinaa botae[ne s[:Nnipa b[y[akoa asom Nyankop]n nkutoo, Ab]de[nyinaa Wura no. Na wade ne ho a,]nk]y[akoa mma ne y]nko nipa,anaa ahonyade[anaa amamr[ne amane[bi. {nti s[wob[hw[a, Islamsom nny[onipa kronkron a,]b[pagya no atra ne nipay] so.Na [nny[w]nom anyame ne awuranom a,[s[s[y[som w]n.

42-Nyame aye adwene sakra wɔ Nkramofɔ sɛ kwan a Nipa de sakra kɔ ne Wura nkyɛn na ɔgyae bɔne, Na Nkramosom pepa dwumabɔne a, adikan, na adwene sakra nso pepa bɔne a atwam, nti enni sɛ Obi ka ne bɔne na ɔgye tum wɔ Nipa anim.

43-Na Nkramosom mu twaka a ɛda Nipa ne Onyame ntam ye prɛkope, na wo nhia sɛ Obi bɛ wɔ wo ne Onyame ntam,Nkramosom rebra sɛ ye bɛ ye

Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyankopon ho wo Onyame ndwumadie ne ne esom mu.

44-Krataa yi awiee mu ye ka se sedee Nipa bere ahoroo na won dom ahoroo ne won kuro ahoroo mpo Nipa kwasafu nyina bo abera, wo adwene ne botae, ne kwasafu ne ndwumadie ahoroo bo abera, na Ohia Nipa nkyerekyerere ne nhyehyee ebe ye nkabom, ne atenboafo a obe bu aten, Na Asomafu akronkrofo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka won, won na de Nyame nkomhye hwe saa ndwuma yi so, na won tene Nipa ko kwanpa ne tenenee so na won aboa Nipa wo Nyame mera so na won bu aten tenenee wo won ntam wo nokware mu, na won ndwuma aye yie enam asotie a won ye maa Asomafu yi nti, ne won mere a eben Onyame komhye mere, na Onyame de Okomhyeni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkomhye atwa akomhye nsem nyina too, na wabo ho ban, na waye no tenenee ne ahomoburo ama Nipa ne hann ne akwan kyere a ede won be ko Onyame kronkon nkyen.

45-Wei nti no, Onipa ei me fr[wo s[fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n. Na twe wo ho gyidiwui[ne amamrei nti no, Onipa ei me fr[wo s[fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n. Na twe wo ho gyidiwui[ne amamr[b]ne ho. Na hunu s[wo wuo akyi no, wob[san ak] wowura Nyame h]. Afei hw[wo ho ne ewiem ne ne[ma a, atwa wo ho ahyia, fa wo ho nyinaa y[Islam. Wob[y[tipa w] wo wiase ne wo

daakye.Na s[wop[s[wo y[Muslim a,wonni hwee y[s[wob[di adanse[s[Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[Nyame somafo] Afei wob[twe wo ho afiri ade biara a,y[som no Nyame akyi.Gyidi bio s[Onyankop]n b[nyane awufo] afiri awumena mu.Na akontabuo ne akatua nso y[nokor[S[wo di saa adanse[yi wie a,{ne[na wab[y[Muslimini. Wob[hw[s[wob[som Nyame s[nea esom no akyer[kyer[p[p[[p[.{mu bi ne as]rey[,zakaat (ahiafo] to)),ak]mkyene,hajikor] s[wo w] ho tumi ne aho]den a.b]ne ho.Na hunu s[wo wuo akyi no,wob[san ak] wowura Nyame h].Afei hw[wo ho ne ewiem ne ne[ma a,atwa wo ho ahyia,fa wo ho nyinaa y[Islam.Wob[y[tipa w] wo wiase ne wo daakye.Na s[wop[s[wo y[Muslim a,wonni hwee y[s[wob[di adanse[s[Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[Nyame somafoWei nti no,Onipa ei me fr[wo s[,fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n. Na twe wo ho gyidiwui[ne amamr[b]ne ho.Na hunu s[wo wuo akyi no, wob[san ak] wowura Nyame h].Afei hw[wo ho ne ewiem ne ne[ma a, atwa wo ho ahyia, fa wo ho nyinaa y[Islam.Wob[y[tipa w] wo wiase ne wo daakye.Na s[wop[s[wo y[Muslim a,wonni hwee y[s[wob[di adanse[s[Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[Nyame somafo].Afei wob[twe wo ho afiri ade biara a,y[som no Nyame akyi.Gyidi bio s[Onyankop]n b[nyane awufo] afiri awumena mu.Na akontabuo

ne akatua nso y[nokor[.S[wo di saa adanse[yi wie a,{ne[na wab[y[Muslimini.Wob[hw[s[wob[som Nyame s[nea esom no akyer[kyer[p[p[[p[.{mu bi ne as]rey[,zakaat (ahiafo] to)),ak]mkyene, hajikor] s[wo w] ho tumi ne aho]den a Afei wob[twe wo ho afiri ade biara a,y[som no Nyame akyi.Gyidi bio s[Onyankop]n b[nyane awufo] afiri awumena mu.Na akontabuo ne akatua nso y[nokor[S[wo di saa adanse[yi wie a,{ne[na wab[y[Muslimini.Wob[hw[s[wob[som Nyame s[nea esom no akyer[kyer[p[p[[p[.{mu bi ne as]rey[,zakaat (ahiafo] to)),ak]mkyene,hajikor] s[wo w] ho tumi ne aho]den a.

Index

AL-ISLAAM/Kramo som.....	2
enkyirekyire tiawa bi efa Islaam hɔ sedee ebaa wɔ quraan krɔnkɔɔ mo ene ɔkomhyani Sunna mo so.	2